

List izlazi svake srijede — Uređuje redakcijski kolegij — Glavni i odgovorni urednik — NIKOLA BEGO — Uredništvo: Šibenik - Ul. Petra Grubišića 3 — Telefon uredništva 25-62 \* Ru-kopisi se ne vraćaju

# šibenskilist

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPĆINE ŠIBENIK

Cijena 20 dinara — Novinsko-izdavačko poduzeće «Štampa» Šibenik — Direktor MARKO JURKOVIĆ — Mjeseč- na pretplata za SFRJ 100 di- nara, za inozemstvo 200 dinara — Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-1-8 \* Te- lefon štamparije 22-28 i 29-53

## Karakteristike prijedloga Društvenog plana šibenske općine za 1964.

Osnovne smjernice razvojarivredne na području šibenske općine, što su zacrtane u prijedlogu Društvenog plana za 1964. godinu, usmjerene su u prvom redu na što potpunije zadovolje- nje potreba radnih ljudi, što će se postići proširenjem materijalne osnove i daljnjim usavršavanjem privredivanja, zatim na iskorištavanje raspoloživih kapaciteta u privrednim organizaci- jama i intenzivnijem razvoju društvenih službi na jačanju ekono- mskih odnosa među svim učesnicima u društvenoj repro- dukciji i raspodjeli. Prema sadašnjim predviđanjima društve-

ni bruto proizvod povećat će se za sedam posto, a narodni do- hodak za 12 posto u odnosu na proteklu godinu. Narodni dohodak će se u vezi s tim povećati po jednom stanovniku od 194 tisuće na oko 215 tisuća dinara, ili za 10 posto. S obzirom na proširenje privrednih aktivnosti porast zaposlenih osoba će iz- nositi 3,2 posto, a produktivnost rada za oko 9 posto, u kojim okvirima je predviđeno i povećanje osobnih dohodaka po upo- slenom radniku u privredi.

# Najveće investicije u industriji

## Oko dvije i po milijarde za objekte društvenog standarda

Oko šest milijardi i 300 mili- juna uložiti će se u razne privredne oblasti, a 2 milijarde i 400 milijuna iznositi će investicije za potrebe društvenog standar- da. Tako obimna ulaganja u privredi predviđaju se prvenstveno zbog izgradnje šibenskih dioni- ca jadranske magistrale i remonta željezničke pruge između Šibenika i Perkovića, kao i u u- gostiteljsko - turističkoj djelat- nosti. Porast ulaganja u službe društvenog standarda iznosi 41 posto prema ostvarenju u 1963. godini, što nam govori o sve većem značaju koji se pridaje službama i djelatnostima društ- venog standarda.


### Krupni zahvati u saobraćaju

Do najvećeg porasta proizvo- dne uslijedit će u grani oboje- ne metalurgije, z atim u pre- hrambenoj i tekstilnoj industriji i industriji građevinskog ma- terijala. Za proširenje i moder- nizaciju industrijskih kapacite- ta investirat će se milijardu i 450 milijuna dinara. U TLM »Boris Kidrič« izvršit će se re- konstrukcija pogona valjaonice i presaonice, kao i pogona alu- otpadaka, u Lozovcu rekon- strukcija pogona glinice i prva etapa na zamjeni pretvaračke stanice radi daljnjeg proširenja elektrolize, u tvornici elektroda i ferolegura izvršit će se radovi na modernizaciji pogona za proizvodnju ferolegura, u »Ja- dranki« nabavka automatskih razboja i opreme za pripremu sirovina, a izvjesni zahvati pred- viđaju se na kompletiranju tvornice opeke u Skradinu.


U mjeru na integraciji zadruga, poduzet će se veći zahvati na jačanju i proširenju socijalisti- čkog sektora, kako bi se osiguri- rala proizvodnja artikala po- trebnih za redovito snabdijeva- nje potrošača. Orijentacija će se uglavnom odnositi na prošie- renje rasadničke proizvodnje u Čistoj Maloj, na proizvodnju kvalitetnih sorti grožđa, na prošie- renju ekonomije u Ražinama i bolji plasman ranog i kasnog povrća, na povećanje površina u povrtlarstvu u murterskom polju i podruštvoavljenje površi- na u Donjem Polju, u izgradnju peradarnika i ovčarsko-kraske farme, na modernizaciju uljar- ni i izgradnju maslinarskog cen- tra sa sjedištem u Murteru.

### Elektrificirat će se još 11 sela

U koje će se objekte za potre- be društvenog standarda utro- šiti dvije milijarde i 400 miliju- na dinara? U prvom redu na o- ne objekte koji će imati nepo- sredniji utjecaj na porast proiz- vodnje i životnog standarda sta- novništva. U stambenu izgradnju 400 stanova i početi radovi na još 170 stanova.



investirat će se oko milijardu i 300 milijuna dinara. Tim sred- stvima će se završiti izgradnja



Iz TLM »B. Kidrič«

kao i nekoliko ulica u starom di- jelu Šibenika. Predviđeno je de- finitivno uređenje gradskog ku- patila, perivoja u centru grada i rekreacionog centra na Subićev- cu.

U prosvjeti ukupne investicije iznesit će oko 130 milijuna di- nara. Njima će se dovršiti osnov- na škola na Baldekinu, Pedago- ška akademija, te osnovne ško- le u Rupama, Laškoviću, Tribu- nju, Jadrtovcu i Velikoj Glavi. U oblasti zdravstva i socijalne zaštite predviđena su veća ula- ganja u dovršenju zdravstvenih stanica u Vodicama i Murteru, za gradnju poliklinike u Šibeniku, za uređenje dječjih vrtića i igrališta, te za izradu projekta za gradnju Doma staraca. Od ostalih radova potrebno je ista- čiti gradnju objekta za potrebe stanice Narodne milicije, za što su osigurana sredstva iz repu- bličkih i drugih izvora.

## Pred konferencije SK Zaključci Plenuma i Pisma - u praksi

Polazna tačka za rad godiš- njih konferencija osnovnih or- ganizacija Saveza komunista, koje će se održati u slijedeća tri mjeseca, treba da bude oc- jena kako se stavovi i zaklju- ci III, IV i V Plenuma CK SKJ i Pisma Izvršnog komiteta CK SK Jugoslavije provode u praksi.

### ZADACI U INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDI

Medu zadatke koji bi trebali biti predmet rasprave na godiš- njim konferencijama u prvom redu ulazi izgradnja orga- nizacije i članova Saveza komu- nista, metod i sadržaj rada, uočenih idejnih problema, politika, prijava u Savez komunista i utvrđivanje kriterija za što kvalitetniji izbor sekretara i sekretarijata osnovnih organi- zacija. U tim poslovima ne bi se smjelo zaboraviti na anali- zu izvršenja zadataka donose- nih na prošlim konferencijama i zaključaka koje su organiza- cije usvojile prilikom razma- tranja Pisma Izvršnog komite- ta.

Konkretno: u privredi treba- lo bi dati ocjenu političke i i- dejne aktivnosti komunista i organizacija za povećanje pro- duktivnosti rada, za racionaliza- ciju, otkrivanje unutrašnjih rezervi i provođenje drugih ekono- msko - društvenih zadata- ka. Valja jasno odgovoriti na pitanje kakvi su bili (i kakvi su sada stavovi komunista) kad su na dnevnom redu gubici u poslovanju, investiranje u ne- rentabilne pogone ili kad se radi o raspodjeli ličnih doho- daka. Naime, bilo je slučajeva da su se zanemarivala takva pitanja.

Mnoge organizacije zahvaće- ne su procesom integracije. I zbog tih poslova komunisti bi morali dati ocjenu kako su se borili za opravdanost integra- cije, kako su organi samoupra- vljanja i članovi kolektiva shvatili ta kretanja. Kod toga treba uočiti i pojave neoprav- danih (ličnih) sagledavanja i stvaranja prepreka na putu in- tegracionih kretanja.

U poljoprivredi, čini se, tre- ba posebno istaći dokle se stig- lo proširenju društvenog sek- tora proizvodnje, ocijeniti za- laganje komunista u borbi za visoke prinose i ukazati na praktične rezultate postignute u kooperativnim odnosima or- ganizacija i individualnih proizvođača. U izvještajima ne bi trebalo da bude bitno (koliko se šta postiglo) stanje u broj- kama, nego politička analiza uspjeha, problema i stavova u aktivnosti pojedinaca i organi- zacije Saveza komunista.

Godišnje konferencije osnov- nih organizacija Saveza komu- nista najbolje su mjesto da se analizira i fluktuacija radnika. Naime, ima organizacija u ko- jima je fluktuacija radnika mnogo veća od republičkog prosjeka i kreće se od oko 80 do 100 posto. Tamo gdje se ta- kvi problemi javljaju, treba stanje razmotriti sa stanovi- šta odnosa u kolektivima i predvidjeti mjere za otklanja- nje takvih kretanja koja nega- tivno utječu na proizvodnju.

### STATUTI I PLANOVI

Radne organizacije su uočile svoje mjesto i ulogu u životu komune, dale prijedloge i sada treba da usvoje vlastite »male ustave«. Na godišnjim konfe- rencijama treba da se ukazuje kako su komunisti utjecali na donošenje teza za reguliranje života u kolektivu i šta su po- zdimali da osnovni akti budu što sadržajni. Kad se tome dodaju i zadaci na startu u se- dmogodišnji privredni planski razvitak, jasno je da će na konferencijama trebati posebn- govoriti o svestranoj aktiv- nosti komunista i vanpartijaca u izvršavanju planskih zadata- ka.

# IZVOZ I OVE GODINE ZNAČAJAN

## PREDVIĐA SE DA ĆE IZVOZ KOLIČINSKI PORASTI, ALI ĆE VRIJEDNOSNO BITI MANJE OD PROŠLOGODIŠNJEG

Šibenska privreda postigla je lani trostruki rekord: ostva- rena je količinski i vrijednosno najveća proizvodnja i obim us- luga, produktivnost je zabilježila značajan skok i treće: ostva- ren je najveći godišnji izvoz. Lani je, ne računajući nerobni iz- voz (turizam, saobraćaj i još neke djelatnosti) ostvareno oko 10 milijardi dinara izvoza. Ova cifra šibensku komunu stavlja na jedno od prvih mjesta u Hrvatskoj. To je, nedvojbeno, veoma značajna činjenica i solidan doprinos šibenske privrede općim nastojanjima da se izvoz iz naše zemlje pojača.


Kako će s izvozom biti ove godine?

Na osnovu predviđanja može se pretpostaviti da će plasman proizvoda izrađenih u šibenskim proizvodnim organizacijama biti ove godine količinski pove- ćan, ali financijski rezultat pret- voren u dinarsku vrijednost će vrlo vjerojatno biti za oko 8 procenata manji nego prošle go- dine. Ta činjenica uvjetovana je padom cijena nekih artikala na svjetskom tržištu koji inače do- miniraju na šibenskoj izвозnoj listi. To je u prvom redu karak- teristično za ferolegure i alumi- nij, koji predstavljaju više od polovice šibenskog vrijednosnog i količinskog izvoza. Za ovogodi- šnju šibensku vanjskotrgovinsku razmjenu značajna je, me- đutim, jedna druga okolnost. Radi se, naime, o tome da je o- ko 95 posto predviđenog koli- činskog izvoza u ovoj godini već ugovorima prefektuirano, tako da nema bojazni da neće doći do ispunjenja izvoznih progra- ma.

Na listi šibenskih proizvoda koji će naći potrošača u nekoj od zemalja Evrope, Amerike, Azije i Afrike nalaze se: alumi- nij, ferolegure, riblje konzerve, spužve, koralji, tekstil, sport- sko - ribarski čamci i još neki




## »Divlja« izgradnja u Šibeniku



— DI SI RADIJA DOZVOLU I PRAVIJA NACRTE? — KAKVA DOZVOLA I NACRTI, KA MOS SVE SAM!






Panorama Šibenika

## Slobodan uvoz automobila

Krajem januara u »Službenom listu SFRJ« objavit će se Naredba kojom se ukida administrativna zabrana uvoza motornih vozila od strane građana koja je donesena maja mjeseca 1962. godine. Novom Naredbom predviđa se slobodan uvoz motornih vozila od strane svih građana koji raspolažu deviznim sredstvima na račun Narodne banke. Naredbom o raspolaganju stranim sredstvima plaćanja regulirano je koja lica mogu imati devizna sredstva na račun kod banke. Automobil će moći da uvoze jugoslavenski građani i strani državljani koji se doseljavaju na stalni boravak u Jugoslaviju, lica koja naslijede motorno vozilo i lica koja motorno vozilo dobijaju po osnovu naknade osiguranja za uništeno vozilo plaćeno u devizama. Novom Naredbom ne predviđaju se izuzeci i beneficije za invalide, kod uvoza motornih vozila pošto je ovo pitanje riješeno ranije davanjem regresa pri kupovini automobila ratnim vojnim invalidima ako ima više od 60% stalne nesposobnosti.

Promjene u režimu uvoza motornih vozila od strane građana odnose se samo na građane, a ne i na privredne i druge organizacije, organe uprave i ustanove. Za njih i dalje ostaje isti režim uvoza reguliran posebnim propisima. Analogno, ovoj izmjeni, izvršena je izmjena u Uredbi o privremenoj općoj carinskoj tarifi. Ta izmjena se sastoji u tome da će se ubuduće prvi uvozu putničkih automobila plaćati carine od 80% od cijene vozila franko jugoslavenska granica.

Imaoica deviznih računa bit će omogućeno da pod povoljnijim uslovima od sadašnjih kupe automobile domaće proizvodnje. Fabrika »Crvena zastava« iz Kragujevca prodat će automobil tipa zastava — 750 za 1.000 dolara i vozilo zastava — 1.300 za 1.800 dolara bez plaćanja ma kakvih carinskih dažbina od strane kupca.



S nastupa »Kola« u TEF-a

## Iz šibenskih radnih kolektiva

### Orijentacije u poslovanju šibenske »Luka«

# Rasuti, ali i generalni teret

Prošle je godine šibenska »Luka« ostvarila pedesetak tisuća tona više prometa nego 1962. godine, pa je time postignut najveći količinski promet otkako šibenska luka postoji. No, da li tih pedesetak tona treba da znači da je »Luka« postigla maksimum. Hoćemo reći: da li je prebačajem »kritične« granice od 900 tisuća tona izmanipulirane robe stvarno najviše što šibenski lučki kolektiv može s obzirom na svoj kapacitet postići ili su njegove mogućnosti znatno veće?

Osnovni problem koji onemogućava veći promet robe kroz šibensku luku je — željeznički saobraćaj. Sve donedavno su u tom željezničkom kompleksu bila prisutna dva osnovna problema. Jedan od njih: nedostatak vagonskog prostora je uspješno otklonjen. Radi se, naime o tome da je krajem prošle godine sklopljen ugovor između željezničko - transportnog poduzeća iz Knina i šibenske »Luka« o isporuci najmanje 120 vagona dnevno. Do te granice se ZTP Knin obavezuje da će isporučivati vagonski prostor s tim, da se narudžba za svaki dan dostavlja nekoliko dana prije. U ugovoru je čak perfekuirano da će željeznica ukoliko ne dostavi traženi broj vagona plaćati penale u vrijednosti od 3000 dinara po jednom vagonu, a s druge strane »Luka« će istom

sumom odvlačati ukoliko ne u tovari traženi broj vagona. Kompromis, najbolji koji se mogao naći, svakako će učiniti da šibenska »Luka« bolje iskoristi svoje kapacitete. No, do koje mjere? Ovaj sporazum vrlo vjerojatno, uz uvjet da pritanje robe bude kao i dosad, omogućit će da se ove godine eventualno dostigne »famosnih« milijun tona. Dalje od toga bit će teško, jer je ograničena propusna moć željezničke saobraćajnice na relaciji Perković — Knin veoma uočljivo usko grlo. Kako ga otkloniti? U prvoj fazi trebalo bi produžiti mimolazne stanične kolosijee, čime bi se postigla za oko 30 posto veća frekvencija saobraćaju nego dosad. Naravno, uporedo s tim ne bi smio izostati napor na uvođenju suvremene i brže vuče na toj pruzi. Sve bi to, prema grubim računima stajalo oko pola milijarde dinara. Ekonomski efekt koji bi iz toga proizašao bio bi daleko veći nego uložena sredstva, jer se tom prugom koristi cjelokupni splitski i šibenski bazen, koji zbog male propusne moći pruge sada gube dragocjene milijune.

Kapacitet šibenskog operativnog pristaništa: dizalica i ostale mehanizacije, operativne obale, uz stanovitom rekonstrukcijom lučkog željezničkog čvora, sposobne su na dvostruko veći promet od sadašnjeg. To je, dakle, dovoljno jasna ilustracija da problem za povećanje prometa u šibenskoj luci nije u rukama

lučkog poduzeća nego isključivo kod željeznice.

Kakve su orijentacije šibenske luke s obzirom da će 7-godišnjim perspektivnim planom razvoja jugoslavenskih pomorskih luka doći do nužnih specijalizacija u pretovaru robe?

Šibenska luka je po ostvarenom prometu na trećem mjestu, odmah nakon riječke i splitske luke. Izgradnjom luke Ploče, jedan dio robe iz srednje i istočne Bosne apsorbirat će luka na ušću Neretve. Namjere šibenske luke su u tom slučaju usmjerene na promet specijalnih vrsta rasutih tereta. Riječ je o pretovaru uvezenog reprodukcionog materijala za kemijsku industriju koja radi za potrebe poljoprivrede. Rasuti teret, međutim, ne uslovljava zadovoljavajuću akumulativnost, pa je stoga i normalno da se vrše napore za znatniji transport generalnog tereta i tranzita. U tu svrhu ove će godine biti izgrađeno još jedno montažno skladište 1800 kvadratnih metara, pa će »Luka« nakon toga raspolagati s oko 5400 kvadratnih metara skladišnog prostora. To je, doduše, u usporedbi s ostalim jadranskim lukama još uvijek nedovoljno, ali ukoliko se želi pridobiti što više brodova linija koji prevoze generalni teret, onda se neminovno mora nastojati da se taj raskorak smanji. Uporedo s tim ove će godine biti završena izgradnja još jednog veza na operativnoj obali »Rogač«.

# Tvornici »Jadranka« treba pomoći

U SKLOPU INTEGRACIONIH KRETANJA NEDAVNO JE »JADRANKA« SKLOPILA SPORAZUM O KOOPERACIJI SA PAMUČNOM INDUSTRIJOM U DUGOJ RESI

Sjećamo se dobro, još dok e postojao šibenski kotar, na jednom uvaženom skupu prilikom rasprave o sistemu raspodjele i stimulativnog nagradivanja netko je za tekstilnu tvornicu »Jadranka« primijetio: »To što je prosjek osobnih dohodaka u tom kolektivu najniži u komuni ponajviše je rezultat naše (društvene op. a) nedovoljne brige«.

Na sjednici Privrednog vijeća Općinske skupštine održanoj jesenas kad su na »tepih« rasprava došle one radne organizacije, koje su 9 — mjesечно poslovanje završile s gubitkom, neki je odbornik kod razmatranja slučaja »Jadranke« zaključio: »Put kojim je kolektiv pošao u traženju izlaza iz stagnacije svakako je pravilan i koristan i komuna ga svim sredstvima treba podržati«.

Ove citirane riječi koje su ostale zabilježene u novinarskom notesu nedvojbeno daju plastičnu sliku situacije u »Jadranci«, najstarijem tekstilnom pogonu u Dalmaciji, koji ove godine naršava ravno 35 godina postojanja.

Činjenica je: tekstilna industrija u zemlji naglo je povećana i proizvodno usavršena. Da nije lani došlo do nabavke 48 automatskih tkalačkih razboja, »Jadranka« bi bila, nažalost, ostala s onakvim sastavom osnovnih sredstava kakav je bio kad je rad počeo. Tu je ustvari odgovor na pitanja zašto su osobni dohoci u »Jadranci«, uz »Dalmaciju« tvornicu ribljih

konzervi, najniži u komuni, zašto se često, rekli bi, redovito ta tvornica pojavljivala na spisku onih poduzeća koja posluju s gubitkom, zašto je »Jadranka« po akumulativnosti na najnižoj ljestvici u okviru svoje grane, zašto... I da ne nabrajamo sve faktore i okolnosti koji su bili odlučujući da tvornica na Šubićevcu ostane malo, nezapaženo i nedovoljno produktivno poduzeće. Trenutno je najvažnije svakako to, da se upravo sada kad se nalazimo u prvoj godini 7-godišnjeg plana privrednog razvoja jasno i nedvojbeno zacrtati i definirati ekonomsku perspektivu »Jadranke«. Prvi pokušaj u nastojanju da se počne hvatati brz privredni ritam svojih poslovnih partnera učinjen je lani, nabavkom stanovitog broja tehnički usavršenih tkalačkih razboja. Zamjena jednog dijela starih i neproduktivnih osnovnih sredstava, premda je izvršena pod nepovoljnim uvjetima (kratak rok otplate što uslovljava visoke otplatne rate) nesumnjivo je dobro došlo. I na tome se, razumije se, ne može stati, valja ići do kraja. Poduzeće, zbog niza razloga, a u prvom redu zbog svoje male akumulativnosti ne raspolaže dovoljnim fondovskim sredstvima da vrši samostalno investiranje u cilju daljnje neophodne zamjene tehničke baze, a krediti za razvoj tekstilne industrije iz republičkih izvora više je praktički nemoguće dobiti. Preostaje, dakle, jedino: da komuna u granicama svojih moguć-

nosti intervenira sredstvima lokalnog investicionog fonda. Jer, nema nikakve dvojbe, »Jadranka« u jugoslavenskoj tekstilnoj industriji ima svoje određeno mesto i značaj. No, kolektiv nije stao skrštenih ruku; i on je počeo tražiti izlazak na kolosijek dobrog privrednika, naravno, u okviru svojih skromnih mogućnosti. Nedavno je tako uspostavljena prisna poslovna suradnja sa Pamučnom industrijom u Dugoj Resi, koja će »Jadranci« višestruko koristiti. Maksimalna kooperacija sa dugoreškom pamučnom industrijom će veoma brzo polučiti dobre ekonomske efekte. Prvi koraci su navješćuju. Tako je »Jadranka« na osnovu sklopljenih ugovora odlučila da listu svojih proizvoda suzi čime se izbjegavaju suviše faze pripreme rada i omogućuje veća ekonomičnost. Nadalje, gotovo cjelokupnu godišnju proizvodnju šibenske tvornice preuzima tekstilni gigant u Dugoj Resi, tako da neće biti problema s prodajom. Dugoreški kombinat se također obavezuje pružiti i drugu pomoć svom objektivno slabijem partneru.

Već i ta činjenica da je u sklopu integracionih procesa naden solidan poslovni partner sa širokom reputacijom i velikim iskustvom neodložno nalaze, da »Jadranci« treba pružiti materijalnu pomoć. Ukoliko dođe do realizacije programa, koji predviđa potpunu izmjenu starog strojnog parka nabavkom oko 300 novih automatskih tkalačkih razboja, a to bar postepeno valja očekivati, onda će sigurno sadašnje prilično nestabilne »Jadrinke« eko-

nomske pozicije biti daleko stabilnije i čvršće. Drugog izlaza u takvoj situaciji i ne može biti, jer u protivnom svako odugovlačenje stvara nove neželjene probleme i kolektiv i komuni.

— m —

## Društvena kronika

# Natječaj u praksi

Natječaj za zasnivanje radnih odnosa našli su široku primjenu u praksi. U privrednim organizacijama to je posebno izraženo i institucija natječaja regulirana je u pravilnicima. Za primjenu ove institucije zainteresirani su i građani jer se preko nje ostvaruju pojedini ustavni principi. Praksa je pokazala da u velikom broju radnih organizacija natječajne komisije vrlo dobro rade, izgrađeni su kriterijumi i u praksi se provodi princip dostupnosti svakom radnom mjestu i svakoj funkciji — svakom radnom čovjeku.


Međutim, stoji činjenica da je ta društveno korisna institucija ostala nezapažena u javnosti, jer nije dovoljno ocijenjena i analizirana od društvenih faktora i organa samoupravljanja. Nedostaje i društvena kontrola na čitavom radnom, jer su se vrlo malo isticala pozitivna iskustva i greške da bi se na taj način povećavao značaj institucije natječaja i njene društvene uloge.

Ali, pored svih dobrih rezultata, instituciju natječaja prate i pojave koje umanjuju njen značaj i društvenu ulogu. Često je natječaj obična formalnost kada je riječ o zasnivanju radnog odnosa rukovodećeg i stručnog kadra. Kao

po pravilu, prvo se nađe lice, pa se onda raspisuje natječaj i reguliraju zakonske formalnosti. Rasprostranjena je i posebno izražena i institucija natječaja regulirana je u pravilnicima. Koriste se nedostaci u važećim propisima, a naročito u propisima o javnim službama. Jedan od oblika ove slabosti su i radni odnosi u obliku stalnog honorarnog rada za koji se ne raspisuje natječaj. Različiti kriterijumi u pogledu uslova za pojedina radna mjesta, koje su izgradile pojedine natječajne komisije, raduju nove slabosti. Tako se, na primjer, za mnoga radna mjesta traži radni staž od 15 do 20 godina, što znači da se radna mjesta zadržavaju za izvjesne ljude. Iz toga se rada još jedna negativna pojava — monopolizam.

Ovakve pojave i deformacije javljaju se ne samo u privredi već i u prosvjeti, zdravstvu i drugim oblastima. To nameće obavezu društvenim faktorima, a posebno organizacijama radničkog i društvenog upravljanja, da pojačaju kontrolu nad radom natječajnih komisija i nastoje da slabosti koji se ispljavaju budu otklonjene. Samo na taj način natječaj u zasnivanju radnog odnosa dobit će u ovom značaju, a kao društvena institucija provodit će se u praksi principe Ustava.

Z. K.



Tvornica elektroda i ferolegura



# Škola samoupravljanja za mlade

Duga je i još uvijek aktualna priča da nastavni planovi stručnih škola i fakulteta ne odgovaraju potpuno zahtjevima privrede. Daci ili svršeni studenti često govore da su mnoga znanja što su ih stekli za vrijeme školovanja nepotrebna u praksi, a da se, ponekad osjećaju nespornim za rješavanje malih zadataka prilikom prvog susreta s praksom.

Kao da privredu od stručnih škola i fakulteta dijeli nepremostiva barijera, kao da nema mo-

gućnosti za njihovu suradnju. Jedan od važnih razloga zašto je pri Privrednoj komori osnovan omladinski društveni organ jest upravo taj: uskladiti školstvo i privredu. Koordinacioni odbor za kadrove rješavat će upravo tu problematiku. Mnogo bliži izvoru informacija, u stalnom kontaktu s onima koji se pripremaju za svoja zvanja u radnim organizacijama koje prihvaćaju mlade stručnjake, posredstvom Koordinacionog odbora za kadrove omladinskog društvenog organa — članovi Privredne komore moći će sigurnije da se uhvate u koštac i s ovim arhaizmom.

Pretpostavljamo: morat će se baviti tom problematikom sve dok je ne riješe, jer će postojati stalni pritisak onih koji su za to najviše zainteresirani — budućih stručnjaka, a sada studenata ili đaka. Zbog važnosti i potrebe najhitnijih intervencija u oblasti planiranja i osposobljavanja kadrova određenih stručnosti, u omladinskom društvenom organu nalazi se oko 50 posto studenata. Postoje i druga interesantna područja zanimljiva za mlade ljude, posebno one koji su se već aktivno uključili u privredu. Zar nije bilo mnogo alarmnih signala sa strane najmlađe kategorije zaposlenih prilikom razrade sistema raspodjele po učinku u poduzećima. Osjećali su mnogi da se njihova riječ ne shvaća i ne prima s dovoljno pažnje i ozbiljnosti, pa su i posljedice za njih ponekad


## NOVI OBLICI RADA U MUZIČKOJ ŠKOLI

Nakon reforme koja je prošle godine izvršena u osnovnim muzičkim školama, i u šibenskoj instituciji uvedeni su novi oblici djelovanja. Osnovnu muzičku školu pohađa u ovoj školskoj godini 189 učenika. Uz brigu šibenske općine ova je škola dobila nove prostoriće, čime joj je umnogome omogućen normalan rad. Problem je jedino u nedostatku potrebnog stručnog kadra, no i to pitanje se u zadnje vrijeme sve uspješnije rješava.

Na školi danas djeluje nekoliko odjela: klavirski, duvački, gudački i odjel za harmoniku, koji je uveden od početka ove školske godine. U ovo odjeljenje prijavio se velik broj učenika. U drugom polugodištu, tj. od 1. veljače ove godine na školi će se otvoriti još dva odjela. Učenje mandoline i gitare, uz klavir i solfeggio nalazi se u sastavu odjela za opću muzičku odgoj, a za predškolsku djecu početak će djelovati muzički vrtić, koji će ujedno poslužiti kao priprema za nastavak muzičkog obrazovanja na istoj školi. Muzički vrtić radit će u dvije grupe od po dva sata tjedno. Da li će se broj grupa povećati zavisit će o broju primljene djece i njihovom slobodnom vremenu.

U okviru ove školske institucije otvorit će se tečaj za harmoniku i tečaj za srednje muzičko obrazovanje, a moći će ga pohađati oni učenici koji su s uspjehom završili osnovnu muzičku školu.

Uprave škole svake godine organizira interne produkcije svojih učenika iz svih odjeljenja, izuzev onih koji pohađaju prvi razred. Od početka nove školske godine izvedena su tri takova nastupa, a do kraja godine uslijedit će još pet internih produkcija. Kao i ranijih godina, što je već postala stalna praksa, ova institucija će organizirati dva koncerta svojih učenika za građanstvo.



nepovoljne. Na ovaj ili onaj način dešavalo se da su upravo mladi radnici, oni od kojih se najviše očekuje s obzirom na snagu, spretnost, vitalnost, novom raspodjelom bili pogodeni, destimulirani za veća zalaganja na radnom mjestu, pa prema tome i za društveni rad.

Zar nije vrijeme da se diskusije o materijalnim problemima mladih radnika, naročito njihovih stambene nevolje i prehrana, prenesu sa sjednica omladinskih akcija, komiteta ili s godišnjih skupština — pred odgovornije privredne rukovodioce?

Za bilo kojeg omladinca u bilo kojem koordinacionom odboru u Privrednoj komori to je pitanje jednako interesantno i s jednakim će ga žarom braniti ili obrazlagati ovdje i u svojoj omladinskoj organizaciji. Čak će se osjećati da je dužan da govori o tome u ime onih koji su ga delegirali u taj forum. Nadamo se da će sa studiozno obrađenim podacima iznositi pojedine teme, pravdati svoje stavove i zahtjeve, a time pomoći ne samo svojim biračima, mladim ljudima, nego i privredi uopće.

## Komentar

### Poslije ukidanja Općeg i Republičkog investicionog fonda

# ŠTO JE S OPĆINSKIM FONDovima?

• Neposredno nakon što je ukinut Opći investicioni fond (OIF) čija su sredstva prelivena u bankovne kanale, likvidira se Republički investicioni fond (RIF) u Hrvatskoj, čime se također sredstva republike za investicije u privredu prenose na kreditni fond banke. Na izgled tehnička operacija prelijevanja društvenih sredstava za investicije zapravo znači početak jednog procesa kojim se mogu predvidjeti dalekosežne reperkusije na naš daljnji privredni i društveni razvoj. Određenje rečenice, time su učinjeni prvi — iako skromni — koraci k oživotvorenju načela novog Ustava. Posebno onih sadržanih u člana 11 oko kojeg su se — podsjetimo se — vodile tolike diskusije da bi naknadno bio »ubačen« u konačan tekst ustavnog prijedloga.

Upravo zato, na izgled neatraktivna odluka kojom se sredstva OIF-a prenose na specijalizirane banke, dobila je epitet najzanimljivije izmjene u sistemu privređivanja koja ove godine stupa na snagu s novim društvenim planom. Početak ukidanja društvenih investicionih fondova, prijenos njihovih sredstava u kompetenciju bankarske mreže i podvrgavanje bankarskim, što će reći poslovnim kriterijima, ne obećava neposredno — gleda li se na ove mjere kratkoročno — neke naročito praktične efekte već u prvo vrijeme. Dosadašnja sredstva OIF-a i RIF-a već su dobrim dijelom »rasprodana«, prethodno angažirana za nekoliko godina unaprijed, što će bankama ostaviti sasvim skroman manevarski prostor. No, nove su odluke daleko značajnije utoliko što perspektivno otvaraju vrata poslovnim principima i odgovornosti u barata-

objekte financirana iz OIF-a, no neadekvatna itd.). No, utoliko je više potrebno da se čitavom ovom procesu pristupa konstruktivno, pronalazeći načine da se uklone prepreke koje mu stoje na putu.

K.

## Neispravna vozila u saobraćaju

Iz godine u godinu u našoj zemlji raste broj motornih vozila. Sve je veći i broj građana koji imaju položene vozačke ispite i dozvole. Sa porastom broja vozila i vozača, neminovno raste i broj saobraćajnih udesa, a statistika bilježi da se njihov broj u znatno većem porastu u odnosu na broj motornih vozila i vozača. Pored ogromne materijalne štete, zajednica mora da daje i velika materijalna sredstva u raznim vidovima za žrtve i teško povrijeđena lica.

Uzroci saobraćajnih nesreća su mnogobrojni: od nepoštivanja propisa, preko brze vožnje pod povoljnim i nepovoljnim uslovima, vožnje poslije upotrebe alkohola do neispravnosti vozila. Ovaj posljednji uzrok se vrlo često bilježi kod odjeljenja za sigurnost saobraćaja pri sekretarijatima za unutrašnje poslove zbog kvara na vozila u toku vožnje, a nije i tako rijedak slučaj da je vozilo pušteno u saobraćaj iako je vozač prije toga znao da je neispravno. Takva vozila zadaju dosta muke organima odjeljenja za sigurnost saobraćaja i ugrožavaju sigurnost građana.

U posljednje vrijeme događa se i jedna vrlo čudna pojava koja je za svaku osudu. Pojedini vozači dolaze i prijavljuju odgovornim organima, da ih rukovodioci poduzeća, primoravaju, iz raznih razloga, da voze kamione i putničke automobile iako su u neispravnom stanju. Ali mnogi to i ne čine. Organi sigurnosti poduzimaju mjere protiv ovakvih pojava, ali stoji činjenica da takvi postupci rukovodilaca, u najmanju ruku, predstavljaju krivično djelo i zato bi ih trebalo najostrije kažnjavati.

Prije izvjesnog vremena preporučeno je da se u svim većim poduzećima uvede služba sigurnosti koja bi se brinula i vodila računa o ispravnosti vozila. Međutim, samo je mali broj poduzeća to prihvatilo. Nesumnjivo, da bi stvaranje odjeljenja sigurnosti u poduzećima utjecalo da se u saobraćaju ne nađu neispravna vozila, a time bi se smanjio broj udesa, životi ljudi bili bi manje ugroženi, a također i materijalna šteta bila bi manja. Ali to u prvom redu treba da shvate organi upravljanja u poduzeću. Na žalost, kao što se vidi, toga nema.

B. G.



Šibenik

## Savjeti poljoprivrednicima

# Presadivanje starijih voćaka

Ponekad se ukaže potreba da razvijenoj voćaci i razgranatoj starijoj voćci presade. To presadivanje nije jednako kod svih voćaka. Košticevo voće teže se presaduje, jer njegovo doba za presadivanje je organizirano (osim kod šljive). Uspjeh presadivanja ovisi o podlozi. Ako je voćka cijepljena, presadivanje je teže.


Najbolje vrijeme za presadivanje je jesen. Ukoliko to nije učinjeno u jesen može se izvršiti i u proljeće, ali samo što ranije kako bi se iskoristile proljetne oborine.

Najuspješnije presadivanje je na slijedeći način: U jeseni, godinu dana prije presadivanja u promjeru krošnje od 2 do 3 metra otkopa se prstenasti jarak oko stabla do dubine korijena. Sve žile na koje se pri tome naiđe treba odsjeći, povaditi, presjeke izgledati ostrim nožem, dezinficirati 5% rastvorom modre galice, pa čitav zatrpati zemljom starajući se da se oko presječenih žila nabaca sitna, plodna i rastresita zemlja. Istovremeno se obavi i rez krošnje, tako da se osnovne grane prikrate na 1/2 do 1/3 dužine ostavljajući pritom na njihovu prikracenom dijelu sve ostale grane i grančice. Nakon reza, grane je potrebno premazati voćarskim voskom. Ovaj rez ovisi od

razvijenoj voćaci i razgranatosti žiljnog sistema. Ako postoji opasnost od suše, tada ovo skraćivanje mora da bude jače. Ovako priređena voćka u toku proljeća i ljeta zacijelit će sve svoje rane, a iz skraćenih žila izbit će mnoštvo žilica. Takve voćke se u jesen ili proljeće izvade sa svim žilicama (dokle je bio kružni jarak) i presade na određeno mjesto.

Tom prilikom treba prortjeđiti guste izboje iz krošnje. Sadnju treba vršiti u dobro priređeno zemljište, ne štedeći pritom stajski gnoj. Presadnom stablu može se dati i do 80 kilograma zrelog gnoja u zdjelicu. Potrebno je paziti da ovako presadene voćke ne pate uslijed oskudice vlage, pa je potrebno zalivanje. Preporuča se u vodi, kojom se voćke zalijevaju, otapati malo umjetnih gnojiva i to 20 grama nitrofoskala na 20 litara vode. Zalijevanje se može ponoviti nekoliko puta. Oko presadene voćke treba načiniti zdjelicu čiji rub prelazi rub iskopane jame. Zdjelicu treba češće obrađivati, da bi se spriječio gubitak dragocjene vlage.

Inž. M. Bilić



Skradinski most



## Iz Narodnog sveučilišta

# Aktivnost na raznim sektorima

Sibensko Narodno sveučilište iz godine u godinu sve više postaje tribina građana, omladine i odraslih. Ono je posljednjih godina naročito aktivnost razgranalo u selima šibenske općine. Od početka ovogodišnje sezone ova kulturna institucija je prikazala više od 250 kino-predstava domaće i strane proizvodnje, koje je gledalo oko 20 tisuća ljudi. Sa pokretnim kinom dvije ekipe svakodnevno

posjećuju sela u primorskom i zagorskom dijelu općine. Na repertoaru su pretežno zastupljeni domaći filmovi koji na ekranima prikazuju događaje iz narodnooslobodilačke borbe, za koje inače vlada najveće zanimanje.

Idejnom obrzovanju mladih poklanja se posebna pažnja. U okviru tog centra djeluje škola za život i politička škola, a među predavačima su angažirani istaknuti prosvjetni, zdravstveni i društveno-politički radnici. Školu za život pohađa 70, a političku školu 120 osoba. Na srednjim školama djeluju marksističke grupe, a od 1. veljače ove godine počet će rad tribina mladih. U školi za život zastupljen je moralni, estetski i idejni odgoj dok se na političkoj školi, uz obavezne diskusije, proučavaju teme iz međunarodnog radničkog pokreta, za-

tim historija SKJ, sistem samoupravljanja i dr.

Punu afirmaciju u posljednje vrijeme stekla je politička tribina za selo. Godišnji program predvidio je proučavanje tema: statut komune, međunarodni radnički pokret, te uloga SSRN kroz prizmu Ustava SFRJ. Ova tribina djeluje zasad u bivšim općinskim centrima i većim naseljima. U Vodicama je također u okviru djelatnosti Narodnog sveučilišta otvoren tečaj nje-mačkog jezika koji u dvije grupe pohađa 35 osoba, pretežno ljudi koji se bave turističkom privredom.

Narodno sveučilište uvelo je još jednu novinu. Prije prikazivanja, filmova, odnosno predavanja, na posebnim panovima izlažu se foto vijesti — najnovije aktualnosti iz zemlje i svijeta u toku jednog tjedna.

Radi boljeg povezivanja sa društveno-političkim faktorima u selima su osnovani mjesni odbori Narodnog sveučilišta, koji su postali nosiocima kulturno-zabavnog života na selu.

Ovih dana pri Narodnom sveučilištu osnovana je još jedna sekcija sa ciljem da upozna građane s elementima masovne obrane.

## Radne akcije V osnovne škole

Omladinska organizacija V osnovne škole u Šibeniku postigla je naročito uspjeh u radnim akcijama. Dobrovoljnim radovima uspjelo se izmijeniti okoliš škole. U radovima se posebno isticao VIIIc razred, koji je služio za primjer ostalim razredima.

Sve sekcije koje postoje pri našoj školi dobro rješavaju svoje zadatke, a posebno to vrijedi za dramsku i sportsku sekciju. Treba istaknuti da je recitatorska sekcija, povodom 29. novembra, osvojila II mjesto u takmičenju svih organizacija u gradu.

Organizacija će nastojati da razvije suradnju s jedinicama JNA. Planom za ovu godinu predviđena je pomoć VII razredima u pogledu prijema u omladinsku organizaciju.


## Ukorak s tradicijom

Organizacija Saveza omladine Danila Gornjeg postiže dobre rezultate na ideološko-političkom, kulturnom-zabavnom i sportkom polju.

Ovu organizaciju je u dva navrata posjetio predsjednik Općinskog komiteta Saveza omladine i održao uspješna predavanja na temu »Utisci s puta po Sovjetskom Savezu« i »Značaj puta predsjednika Republike po zemljama Latinske Amerike«. Program ideološko-političkog rada ove organizacije naročito je kvalitetan.

Pojačana je aktivnost na kulturno-zabavnom polju. Omladina uvježbava nekoliko dramskih komada i narodnih kola.

Na sportskom polju omladina postizava također zapažene rezultate. To naročito vrijedi za šahovsku sekciju.



Vitimir Gradiška

# NOB 1944.

4

Iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Šibenik o uplaćenju partijskoj članarini za siječanj 1944. vidljivo je da na području šibenskog okruga ima 165 članova Partije, 103 kandidata i 842 simpatizera. Broj članova po kotarima je sljedeći:

Šibenik čl. KP 51, kand. 34, simpat. 334
Kistanje „ 38 „ 40 „ 116
Vodice „ 54 „ 23 „ 325
Grad Šib. „ 22 „ 6 „ 67

21. siječnja: V brigada je u Stankovcima u očekivanju naloga za pokret.

Oko 100 ustaša i 50 Nijemaca napalo je Zadarski bataljon u selu Poličniku. Tada stupa u akciju i 1. bataljon VI brigade na prostoru Alić brda i neprijatelj preko Poličnika bježi u Murvicu, a zatim u Zemunik.

Štab VI brigade vrši sljedeći raspored: 1. bataljon upućuje se u Poličnik, a 2. bataljon će krenuti preko Poličnika za Nin, 3. bataljon će se nalaziti u Kašiću, a Štab brigade s dijelovima 2. bataljona i prištapskim jedinicama u Posedarju.

VIII šibenska brigada, koja je nekoliko dana boravila na trgovinskom sektoru radi odmora i popune u odjeći i naoružanju na putu je za Svilaju radi čišćenja Vrlike od četnika.

Iz Kornata su isplovila dva broda s ranjenicima za Vis uz naoružanu pratnju P. C. 3. Drugi konvoj brodova sa teretom soli iz Kornata krenuo je za Pakoštane, a treći konvoj je uplovio u Kornate sa žirja dovezavši znatan broj talijanskih vojnika i Židova, koji su se prevezli sa kopna preko kanala Žirje.

22. siječnja:

V brigada je krenula ujutro rano iz Stankovca u pravcu Kistanja, koje su već nekoliko dana ranije ispraznili Nijemci. Brigada stiže u Kistanje oko 17 sati. Bataljoni se smještaju u neposrednoj blizini Kistanja, gdje se vrše pripreme za napad na Prominu.

1. bataljon VI brigade i 2 čete zadarskog bataljona napadaju četnike u selu Smokvici. Međutim, četnici su ranije pobjegli u Zemunik.

VI brigada ostaje sjeverno od Zadra, u njegovoj neposrednoj blizini, do 27. siječnja 1944. godine.

U borbama s četnicima i Nijemcima na ovom sektoru brigada je ubila 13 neprijateljskih vojnika i 17 ranila, a sama je imala 6 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplijenila je 1 puškomitraljez, 1 protivavionski mitraljez, 20 pušaka i 20 pištolja.

23. siječnja:

V brigada dobila je zadatak da likvidira Oklaj i Mratovo, jake ustaške garnizone u Promini. Za ovu zamašnu akciju V brigade predviđeni su za suradnju svi okolni partizanski odredi, kao i dva bataljona I prekomorske, koji će usput djelovati na obližnjim sektorima. V brigada je iz Kistanja krenula na zadatak u 15 sati pa je za mraka forsirala rijeku Krku. U Kistanjama su ostale samo prištapske jedinice radi zaštite ranjenika.

U toku noći I prekomorska brigada sa svojim 4. bataljonom čisti od ustaša selo Rupe, te upućuje iz svog sastava orjentski odred i jednu četu 4. bataljona da izvrše demonstrativan napad na Roški slap.

U toku iste noći njezin 2. bataljon je zauzeo Bratiškovce, odakle su četnici pobjegli u Skradin.

U Šibeniku na Kamenaru strijeljani su od Nijemaca aktivisti NOP-a: Juras Ive pok. Blaža i Ninić, Vice, radnici iz Šibenika, te Gojanović Marko Josin iz Durave.

24. siječnja:

Bataljoni V brigade upali su u Prominu sa sljedećim rasporedom:

1. bataljon je ostao u rezervi, 2. bataljon je išao na Oklaj, 3. bataljon je osiguravao odstupnicu, a 4. je udario na Mratovo. Napad je počeo u 4 sata.

Neprijatelj je bio iznenađen. Drugi bataljon je zauzeo u Oklaju sve osim općinske

zgrade, iz koje su ustaše davale ogorčen otpor. Borba se u Oklaju vodila cijeli dan. Poslije podne stupio je u akciju i jedan naš top, bio je podmetnut i eksploziv pod zgradu općine, ali ipak zgrada nije bila zauzeta. Četvrti bataljon je imao uspjeha u Mratovu odakle su ustaše pobjegle. Uništen je rudnik.

I Prvi bataljon je stigao u akciju pa je zauzeo električnu centralu, odakle su ustaše kanjonom Krke pobjegli u Drniš.

Za vrijeme borbe u Promini Nijemci su istodobno izvršili prodor svojom motorizacijom iz pravca Knina u Kistanje. Tamo su iznenadili dijelove V brigade, pa je u ruke Nijemaca pala komora brigade i 30 zarobljenika. Pokret neprijateljske motorizacije pratila je i avijacija, koja je bombardirala sela oko Kistanja. Radi osiguranja povratka u Bukovicu V brigada je na vrijeme prebacila preko Krke kod Supljaje svoj 1. bataljon, koji se odmah namjerio na jednu kolonu Nijemaca koja je iz Knina nadirala prema Kistanjama. Svjesni nastale opasnosti za svoju brigadu u Promini, borci ovog junačkog bataljona odbili su kolonu, sačuvali mostobran i tako omogućili svojoj brigadi nesmetan povratak u Bukovicu. Prebacivanje cijele brigade iz Promine u Bukovicu odvijalo se tokom naredne noći. Brigada se povukla u Ivoševce.

Rezultat borbe u Promini bio je: ubijenih u borbi 30, ranjenih neutvrđen broj, a strijeljanih ustaša 25. Zaplijenjeno je 11 pušaka, 1 bacač, 3 puškomitraljeza i 4 motorbicikla. Naši su imali 15 mrtvih i 20 ranjenih.

Na položajima prekomorske brigade došlo je također od promjena. Nijemci i četnici su ujutro izvršili ispad iz Skradina i Bičina i to preko Runjave u Bratiškovce, a preko Sonkovića za Goricu. Uslijed bočne vatre 2. bataljon se povlači iz Bratiškovca. Ostale snage te brigade, po narednju Štaba XIX divizije, a uslijed nastale situacije oko Kistanja, povlače se na relaciju Zečevo-Kistanje.

Kninski odred koji je u to vrijeme imao napasti Moko polje, nije uspio. Isto tako nije uspio zadržati kolonu iz Knina u pravcu Kistanja.

25. siječnja:

Zadnji bataljon V brigade koji se je prebacio iz Promine bio je njezin 3. bataljon. On je oko 5 sati ujutro ostao na osiguranju i u zasjedi na cesti Kistanje-Radučić kod Supljaje. Oko 12 sati naišla je iz pravca Knina kolona od 12 neprijateljskih kamiona i 2 tenka, s oko 200 vojnika. Zametnula se ogorčena borba. U međuvremenu je stigao Sjeverodalmatinski partizanski odred, koji je dokrajčio bitku. Na cesti toga dana ostalo je preko stotinu njemačkih leševa, a sva su vozila bila oštećena ili uništena. Međutim iskorištenje ove krupne pobjede nad Nijemcima osujetila je hitna intervencija jako motorizovane kolone koja je stigla iz pravca Kistanja. Zamorene naše jedinice nisu se htjele upuštati u daljnu borbu s neprijateljem, pa su se povukle.

Četnici, koji su uz pomoć Nijemaca upali u sela skradinske općine, izvršili su prisilnu mobilizaciju pa su stotinjak muškaraca odveli u Skradin.

U Bratiškovcima su četnici strijeljali Šišk Ivana iz Dubravica, a u Bičinama Vujko Milu Nikolina iz Velike Glave.

26. siječnja:

Povratkom XIX divizije na teritorij Sjeverne Dalmacije, mobilizacijom novih snaga u partizanske redove, a naročito uspješnim izvođenjem vojnih akcija, njemački okupator i njegove sluge su se osjetili jako ugroženim u svojim garnizonima. U namjeri da spriječi mobilizaciju novih boraca u NOV, da osujeti boravak XIX divizije i njezine operacije u Sjevernoj Dalmaciji, neprijatelj vrši koncentraciju u svim većim garnizonima i priprema ofenzivu većih razmjera.

(Nastavit će se)



## Ljubavni par

Francuski film. Režija: Jean-Pierre Mocky

Duhovito i zabavno. Naravno, za gledaoce, ali ne i za aktere u filmu, koje u većoj ili manjoj mjeri muče sentimentalni problemi bračnog života. Ne ulazeći dublje u pojedine slučajeve, zahvaćajući ih samo površinski, ali ipak dovoljno jasno i smjelo, na jedan lak i šarmantan način varirana je tema bračnih odnosa sa čisto seksualnih pozicija. Jasno, ovakav način tretiranja svojstven je jedino Francuzima i film je po svemu tipično francuski, iako ima nekih momenata koji nas, ali više iz daleka, podsjećaju na slavni Bergmanov »Osmijeh ljete noći«. I režiser i glumci su nam potpuno nepoznati, te se strane film nije nimalo atraktivan da bi izazvao veći interes publike. Svakako neopravdano, jer utisak kojeg ostavlja vrlo je prijatan.

## Slasti subotnje večeri


Talijansko-francuski film. Režija: Daniele D'Anza

Film prikazuje jedan od vidova moralne izopačenosti jedne sredine, koja je pogodno tlo za nicanje i razvijanje takve izopačenosti. S jedne strane industrijalci i moćnici džepa koji se beskrupulošno zabavljaju mladim ženama, s druge djevojke i žene koje se lakomisleno prodaju da bi došle do sredstava za zadovoljavanje svojih hirova, a s treće oni »organizatori« koji iz tog »posla« ubiru lavlji dio. Sistem funkcionira savršeno, dok se ne dogodi nešto nepredviđeno, kao, u ovom slučaju, srčana kap jedne »mušterije« za vrijeme sastanka sa jednom od »call-girlsa« i onda se sve ruši, razotkriva i dolazi do tragedija, razočaranja i propalih iluzija. Film je više prikaz stanja jednog morala, iznosi više posljedice nego uzroke i to sa stanovišta malograđanskog morala, koji nije u stanju da problem zahvati u njegovom korijenu. Njegove pobude su ipak poštene i ne može mu se poreći kritički stav.

## Krvavi kapetan

Španjolski film. Režija: Tulio Demicheli

Jasno, ispalo je onako kako uvijek ispada u ovakvim slučajevima. Jer, snimiti nešto što bi bilo dostojno slave jednog od najpopularnijih pustolovnih filmova, kao što je to svojevremeno bio »Krvavi kapetan« sa Erolom Flynnom, nije nimalo zahvalan posao. Glavni mamac je trebao da bude Flynnov sin. Ali, kako on ni po čemu ne može da nadomjesti svog slavnog oca i kako oni koji su film pravili u vještini snimanja avanturističkog filma u svemu zaostaju za autorima starog »Krvavog kapetana«, sasvim je normalno da su oni koji se još sjećaju uzora mogli samo da konstatiraju koliko je to loša i neuspjela kopija. Komerčajalni efekat je, međutim, ipak prisutan i savjest onih koji su film pravili i onih koji su nam ga donijeli je bogato naplaćena.



Unutrašnjost Gradske vijećnice



# gradske vijesti

## Srijedom u 7

### JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUČILISTA

Srijeda, 5. II — AUGUST CEŠAREC — ŽIVOT I DJELA. (U povodu 70-godišnjice rođenja). Predavanje Podobro Matice hrvatske Sibenik. Predavač: prof. Ivo Brešan. Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

### KINEMATOGRAFI

→TESLA: premijera engleskog filma «OSVETNIK ZORO» (do 31. I)  
 Premijera domaćeg filma «DVOSTRUKI OBRUC» (1. do 2. II)  
 Premijera sovjetskog filma DJEVOJKI S KOJOM SAM SE DRUŽIO» (3-4. II)  
 →20. APRILA: premijera mađarskog filma «SUNCE NA LEDU» (do 30. I)  
 Premijera američkog filma «LET U BUDUCNOST» (31. I do 4. II)

### DEŽURNE LJEKARNE

Do 31. I — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.  
 Od 1. — 7. II — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

### MATIČNI URED

#### ROĐENI

Zlatko, Mirke i Marije Cuklin; Zarko, Nike i Ane Mihaljević; Mila, Marka i Marice Skelin; Lidija, Frane i Danice Čogelja; Alenka, Tomislava i Ružice Antunac; Denis, Petra i Mladenke Mijat; Renato, Branka i Elde Zafranović; Dražana, Jere i Nade Polić; Leonora, Drazge i Veselje Čvrlijak; Tomislav, mr. ph. Tomislava i Ruže Friganović; Marina, Josipa i Marije Pancirov; Ivo, Nike i Kate Furčić; Joško, Jose i Nediljke Belamarić; Anđelko, Izidora i Kater Markov; Zdenko, Ante i Luce Lucić; Katica, Marka i Janje Mišura i Meri, Karabatić Marina i Bujas Ankice.

#### VJENCANI

Veldić Gorazd, službenik — Sindik Mira, službenik; Kristić Vlaho, brodograditelj — Miletić Ružica, trg. pomoćnik; Plenča Andrija, radnik — Savić Milka, radnica; Mikulandra Jere, radnik — Radaković Milka, domaćica; Perišić Paško, cipelar — Gašperov Štane, domaćica i Gović Ante, radnik — Vukelja Franka, domaćica.

#### UMRLI

Karabatić Jurka, rođ. Ercegović, stara 51 god.; Ninić Filipa rođ. Jelovčić, stara 59 god.; Čilaš Marija rođ. Vulić, stara 66 god.; Bogdanović Ivan pok. Paska, star 73 god.; Bezbradica Milica, stara 66 god. i Iljadica Jakov pok. Nike, star 76 god.

### CENTAR ZA UNAPREĐENJE DOMACINSTVA SIBENIK

### organizira

JEDNOMJESEČNI TEČAJ KUHANJA

JEDNOMJESEČNI TEČAJ KROJENJA I SIVANJA — POČETNI

JEDNOMJESEČNI TEČAJ KROJENJA I SIVANJA — NAPREDNI

Tečajevi počinju radom 3. II 1964. u 16 sati. Upis se vrši do 1. II 1964. god. u Centru za unapređenje domaćinstva — Split-ski put 2 (preko puta Pošte svakog dana od 7-14 sati ili putem telefona br. 22-95.

### ZAHVALA

Povodom smrti moga dragog supruga

**IVE BOGDANOVIĆA** pk. **PASKA** izrazavam zahvalnost rodbini, prijateljima i znancima na izrazima saučesća, polaganju vijećana na odar i sudjelovanju u posljednjem ispraćaju dragog pokojnika na vječni počinak.

Ožalošćena supruga

# Društveni standard u komuni Nedostaju objekti društvene prehrane

Životni standard i privredni napredak šibenske komune paralelno se nadopunjavaju u okvirima općeg rasta materijalne baze cijele društvene zajednice. Veoma ohrabrujuće djeluje činjenica, da se u zadnje vrijeme sve veća pažnja posvećuje društvenom standardu, kako u gradu takoj i u selima ove općine. Pod pomom društvenog standarda podrazumijevamo ne samo potrošnju odgovarajućih dobara, nego i druge značajne komponente života, kao što su: kulturni i prosvjetni nivo, položaj radnog čovjeka u društvu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, komunalno - uslužne djelatnosti itd. Sigurno je da su materijalni uvjeti života i rada dominirajući faktori, koji u znatnoj mjeri utječu na ostale komponente života ljudi.

### NAJVEĆE INVESTICIJE U STAMBENJOJ IZGRADNJI

Već nekoliko godina stambena izgradnja predstavlja najveću investiciju. Iz godine u godinu gradi se sve više stanova. Međutim, potrebe ni izdaleka ne mogu biti zadovoljene. Prošle godine izgrađeno je više od 350 stanova, dok se ove godine u gradnji nalazi isto toliki broj. U stambenoj izgradnji javljaju se razne investitorije, počev od privrednih organizacija i ustanova, pa do privatnih osoba. U tom pravcu zapažene rezultate postigao je Fond za stambenu izgradnju, koji je do danas raspisao četiri natječaja za dobivanje sredstava. Broj zainteresiranih, koji su se koristili sredstvima iz ovog fonda, iznosi više od 700. Izgrađeno je ili adaptirano više od tisuću stanova. U 1958. godini podignuto je 144 stana, u 1961. godini 167, u 1962. više od 220 stanova. Privredne organizacije u rješavanju stambenog pitanja svojih radnika dodjeljuju zajmove iz Fonda zajedničke potrošnje.

Drugo pitanje koje se ovdje postavlja je: da li se može brže i jeftinije graditi stanove. Nećemo pogriješiti ako kažemo, da je sadašnja stambena izgradnja još uvijek opterećena klasičnim načinom gradnje, što znači da se gotovo nigdje ne primjenjuje suvremeni odnosno industrijski način u gradnji stambenog prostora. S obzirom da se nalazimo u prvoj godini perspektivnog 7-godišnjeg plana razvoja privrede bit će potrebno utvrditi ne samo dinamiku gradnje nego i način na koji se ono izvođa.

### VIŠE SREDSTAVA ZA DRUŠTVENU PREHRANU

Poznato je da u društvenoj prehrani ne stojimo baš najbolje. Vrlo je mali broj restorana otvorenog tipa, što umnogome stvara teškoće priličnom broju građana. U Šibeniku djeluje šest objekata društvene prehrane u okviru poduzeća i tvornica: na Ražinama, u Crnici, Lozovcu, u brodogradilištu »V. Skorpik«, na željezničkoj stanici i u poduzeću »Luka«. Stanje je u tom pogledu najbolje u tvornici elektroda i ferolegura, i u »Luci«, gdje je otvoren novi objekat. Postojeći objekti u krugu tvornice lakih metala »Boris Kidrič« ne odgovaraju stvarnim potrebama, pa je potrebnom pristupiti izgradnji objekta većeg kapaciteta. Doduše, na tom planu učinjeni su stanoviti napori, naročito otkad je u sastavu ugosti-

teljskog poduzeća »Subićevac« počeo djelovati restoran za potrebe radnika i službenika. Zatražena su sredstva za modernizaciju i proširenje kapaciteta objekata društvene prehrane. Jer sve se više javlja potreba za gradnjom jednog većeg restorana otvorenog tipa u kojem bi se veći broj radnika koristio uslugama društvene prehrane. Po uzoru na ostala mjesta u Republici treba izgraditi takav objekt društvene prehrane koji bi masovno proizvodio hranu na principu samoposluge i uz pristupačne cijene nudio svoje proizvode radnicima i članovima domaćinstava.

### STAMBENE ZAJEDNICE I NJIHOVA ULUGA U RJEŠAVANJU KOMUNALNIH PROBLEMA

U posljednje dvije godine na teritoriju Šibenika osnovane su dvije stambene zajednice: jedna zahvaća istočni dio grada, a druga pokriva područje starog dijela. U tom relativno kratkom razdoblju ove institucije su, iako ne u potpunosti, opravdale svoje postojanje. Jer, one su dosad skup servisa za pomoć kućnim savjetima u održavanju stambenog fonda i vođenju njihova financijskog poslovanja, a djelovanjem nekoliko servisnih radionica velik broj građana koristi njihove usluge. Međutim, stambene zajednice još uvijek nisu u stanju da se bave osnovnim zadacima, koji bi bili usmjereni na pružanje pomoći domaćinstvima i zaposlenim osobama.

Treba istaći da se u njihovom poslovanju javljaju teškoće u radu organa upravljanja, koji su dužni da djeluju u pravcu razvoja i rada stambenih zajednica. Isto tako prijedlozi koje stambene zajednice daju organima Općinske skupštine vrlo sporo se rješavaju. Da bi ove institucije unaprijedile svoju aktivnost i sve više je priširivale, iz sredstava Fonda za neprivredne investicije dobile su 3,5 milijuna dinara. Međutim, ta su sredstva prilično skromna visavis zadataka, koji se traže od njih.

Ovim sredstvima osnovane su servisne radionice koji su inače glavno obilježje aktivnosti ovih institucija u Šibeniku. Takova sredstva nisu dostatna u pružanju pomoći zaposlenoj ženi, u odgoju djece u predškolskim ustanovama, u društveno - odgovornom radu s omladinom, u socijalnom zbrinjavanju i drugim vidovima njihove aktivnosti, a baš bi one trebale biti glavni

sadržaj rada stambenih zajednica, kao što to biva u drugim gradovima i industrijskim centrima. U jačanju i osamostaljenju stambenih zajednica neophodna je pomoć svih društveno-političkih faktora, a u prvom redu Općinske skupštine, Socijalističkog saveza, Sindikata i privrednih organizacija.

Ne može se negirati uspjeh koji su postigle stambene zajednice na teritoriju Šibenika, iako im je nedostajao potreban stručni kadar, prostorije za rad i tome slično. Činjenica je da one iz godine u godinu proširuju svoju djelatnost otvaranjem servisnih radionica i preuzimanjem onih poslova koji su se dosad nalazili pod okriljem drugih institucija i radnji. Pored servisa za održavanje zgrada, pomoći kućnim savjetima u vođenju administracije, djeluje više servisnih radionica koje pružaju bravarske, limarske, stolarske i druge usluge. U okviru Prve stambene zajednice posluje servis za popravak domaćinskih aparata i servis za popravak radio - televizijskih prijemnika i sličnih aparata, koji je počeo raditi otprilike mjesec dana. U svom planu, što su ga ove institucije izradile krajem prošle godine, predviđeno je prema mogućnostima otvaranje još nekoliko servisa, zatim preuzimanje uprave nad dječjim vrtićima i obdaništima, igralištima i njima sličnim objektima.

### SAMOSTALNA IZLOŽBA AMATERA SLIKARA


U subotu 1. veljače u Društvenim prostorijama (DIT), šibenski slikar - amater Pero Zlatoper otvara drugu samostalnu izložbu. Zlatoper izlaže 35 eksponata u ulju sa motivima iz Šibenika i okolice, te dva portreta. Izložba će biti otvorena do 8. veljače o. g.

### SKRIVIO SAOBRAČAJNU NESREĆU — SEŠT MJESECI ZATVORA

Pred Okružnim sudom u Šibeniku odgovarao je Josip Gabrić pok. Josipa, koji je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Na raspravi je utvrđeno, da je okrivljeni Gabrić, kao otpravnik vlakova u Siverici, krajem lipnja prošle godine pri prolasku teretnog vlaka u pravcu Drništa propustio signalom obavijestiti službenika u susjednoj stražari da spusti brklju preko putnog prelaza. Taj propust je prouzročio saobraćajnu nesreću u kojoj su dvije osobe teže povrijeđene u automobilu, koji je prelazio željezničku prugu kada je nadolazio teretni vlak iz Siverice.

### MALI OGLASNIK

MIJENJAM trosobni konformni stan u najtrožem centru Šibenika za dvosobni u novogradnji, po mogućnosti na Baldekinu. Ponude dostaviti u upravi lista (zgrada biv. Kotara, III kat).



Iz starog dijela Šibenika

## pisma čitalaca

### Novogodišnji tragovi u parku

Prigodom Nove godine u srednjem dijelu parka bio je napravljen improvizirani dječji vrtić. Tu je bila montirana i svemirska raketa, koja je kod djece stvarala asocijacije na buduće kozmonaute. Raketa, međutim, nije mogla uzletjeti, i sva šibenska djeca koja su posjetila naćičkani park, ostali su na čvrstoj njegovoj zemlji. Uoči praznika, u večernjim satima jurnula je na te rijetke zelene površine grada veća grupa djece, koja je bila ohrabrena ofenzivnošću roditelja i starijih. Neki se nisu bavljati dekoracijom i raznobojnim električnim žaruljama (ne znam zbog čega), već promatranjem svijeta koji je nemilosrdno gazio ono malo zelenila, omeđenog ciglama. Nova godina kao da ne pozna granice. Djeca su rezonirala, — pa ni neki njihovi očevi tih dana se ne drže granice u točenju vina, te zašto bi oni hodali stazom, a ne po zelenilu?

Iza praznika park je izgledao kao »Kosovo polje« sa kojeg su pokupljeni mrtvaci. Fontana je presušila. Na njenom dnu ne nalaze se metalni novčići, već drvlje, kamenje i papir. Čini se kao da je uz gradske zidine prohujao tornado, poslije kojeg je prestao ovdje svaki život. Na jednom puteljku prokopan je jarak kojega je potrebno preskakati.

### „Čistoća“ u gradu



Prošlo je od toga mjesec dana, a park i dalje na sebi nosi otiske mnogobrojnih cipela od najmanjih do najvećih brojeva. Na sadašnji izgled parka čude se mnogi naši građani. On (kao i periferija grada) odaju dijelom lice gradu. Zar njegova puštenost može imati bilo kakvo opravdanje? Sjedaonica ne samo što nema sada, već ih je i ljeti malen broj.

Bez obzira na to u čiju nadležnost spada uređenje parka, smatramo da bi o stvarima koje čine javno dobro trebali voditi brigu određeni komunalni organi.

Opservator

### Neprohodna cesta

Cesta Šibenik — Skradin je zaista neprohodna. Naime, prošlih dana sam putovao autobusom za Kistanje i kad sam došao na Tromilju, zatražio sam od konduktera da autobus zaustavi i da se iskrcaim, jer mi je bilo toliko loše, da sam u nekoliko navrata mislio da će mi glava pogoditi gornji dio karoserije.

Cesta je puna rupa. Ne bih rekao da se vozimo po nekom kamenjaru.

Pitam se sada ima li netko tko o toj cesti vodi računa. Nije nam svjedno da li ćemo od Lozovca do Šibenika putovati 20 minuta ili 45 koliko se sada putuje.

U upravi Poduzeća za ceste kažu:

— Sada će otpočeti gradnja ceste do Skradina i što se nas tiče na sadašnju cestu ne poklanjamo dovoljno pažnje.

Mislim da te riječi nisu dovoljne, jer cestu dok je u prometu treba svakodnevno održavati, a ne napustiti je tako da je kiše naprave neprohodnom.

Mislim da su radnici-putnici koji rade u Lozovcu istog mišljenja. A nešto više mogu kazati soferi koji svakodnevno putuju.

### TREBAMO IH SVI NJEGOVATI!

U nekoliko navrata sam primjetio da jedna grupa neodgovornih mladića iz praćaka uništava golubove kod crkve sv. Ivana Mišljenja sam da bi te mladiće trebalo najostrije kazniti, jer golubove trebamo svi njegovati.

Organi Narodne milicije bi o tome trebali povesti više računa.

## Kronika

**IZVOZ SIBENSKE PRIVREDE** povećao se prošle godine u odnosu na 1962. Izvezeno je robe u vrijednosti od 9 milijardi i 300 milijuna dinara, a među izvoznim artiklima bili su zastupljeni aluminij, ferolegure, tekstil, riblje konzerve, spužve, koralji, sportski čamci i dr. Na listi šibenskih izvoznika nalazile su se tvornica lakih metala »Boris Kidrič«, tvornica elektroda i ferolegura, tvornica tekstila »Jadranka«, tvornica ribljih konzervi »Dažmaoija«, ribarski kombinat »Kornat« i brodogradilište »Ivo Vodopija« iz Betine. I ove godine, prema već perfekturiranim ugovorima, najavljuje su veće količine robe namjenjene za izvoz.

**DO POČETKA TURISTIČKE SEZONE** preostalo je nekoliko mjeseci, pa i ipak ugostiteljsko-turističke organizacije na području šibenske općine izvršile su izvjesne pripreme. Između ostalog, već su određene cijene u pansionima i drugim objektima. Dnevni pansion u Vodica-ma, Pirovcu, Tiesnom i Zlarinu iznositi će 1200 dinara, u restoranu »Rijeka« 1100 za domaće,

OPĆINSKI TURISTIČKI SAVEZ štampat će ove godine novi prospekt u 70 tisuća primjeraka. U njemu će biti objavljene snimke šibenskog područja, koje posjeduje »Zora« film. Ovi snimci koristit će se i za izradu razglednica koje će se pustiti u prodaju prije početka turističke sezone.

**PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA**, koje su nekoliko mjeseci bile zatvorene zbog adaptivnih radova ponovo su otvorene krajem prošlog tjedna. Za uvođenje nove električne rasviete i bojadisanja prostorija utrošeno je oko 2 milijuna dinara.

### POŽAR U DRAGI

U predjelu Draga, u Ulici Zrinjskih i Frankopana izbio je 25. o. mj. u potkrovlju zgrade broj 3 požar, koji je nastao najvjerojatnije zbog dotrajale električne instalacije. Iako su šibenski vatrogasci bili dosta kasno obaviješteni o požaru, ipak su ga uspjeli ugasiti u kratkom vremenu. Steta se, međutim, cijeni na oko 650 tisuća dinara.



# Kako se dijele i kako koriste sredstva za vrhunski sport



Prijateljski susreti u kašarci

## Dvije pobjede 'Studenta'

U nedjelju je u dvorani Gimnazije odigrano nekoliko prijateljskih košarkaških utakmica. Nastupile su dvije ekipe Gimnazijalca, »Mladost« i ekipa studenata. Najviše uspjeha imala je ekipa »Studenta«, koja je vrlo lako pobijedila »Gimnazijalca« I i »Mladost«.

**STUDENT - GIMNAZIJALAC I 84:62**  
Gledalaca oko 200. Suci: Slipčević i Gaberc.  
Student: Nakić 30, Kalauz 26, Batinica, Bukić, Juras 13, Bujas 15.

Gimnazijalac I: Ilić, Paić 14, Petrina, Ivić 5, Marković, Mileta 16, Popović 15, Sumić, Čala 8, Luketa, Laurić 4.

U toku cijele igre »Student« je imao trenutnu nadmoćnost. Rezultat je realan. Najbolji su bili Nakić i Kalauz kod pobjednika, a Popović i Čala kod »Gimnazijalca«.

**GIMNAZIJALAC I - GIMNAZIJALAC II 63:50**

Gledalaca 200. Suci: Gaberc i Belamarić.

Gimnazijalac I: Ilić 6, Paić 6, Petrina 4, Marković 6, Laurić 1, Ivić 12, Mileta 28, Pavasović. Gimnazijalac II: Vežgajić 6, Klisović 8, Zlatoper, Sumić 6, Popović 15, Bogdan 3, Milić 2, Luštica 10.

Mlada ekipa »Gimnazijalca« je pružila jak otpor svojim starijim kolegama. Mileta i Ilić su bili najbolji kod »Gimnazijalca« I, a Luštica, Popović i Vežgajić kod »Gimnazijalca« II.

**STUDENT - MLADOST 71:47**

Gledalaca oko 200. Suci Slipčević i Mileta.

**STUDENT:** Krvavica 2, Nakić 17, Bujas 17, Juras 16, Batinica, Kalauz 19.

**MLADOST:** Huljev 14, Skok 4, Belamarić 16, Juras 3, Županović 10, Bukić, Sindičić, Mrša.

To je bila jedna od boljih utakmica. Međutim, »Mladost« oslabljena neigranjem najboljeg strijelca Jurina, nije predstavljala ozbiljnog protivnika »Studentu«. Na ovoj utakmici najbolji su bili Nakić, Bujas, Belamarić i Huljev. — da —



### Ovo će vas zanimati

## Maloljetnici porotnici maloljetnicima

U Džonsonvilu u SAD dva puta nedjeljno po tri maloljetnika bijelca i po tri maloljetnika crnaca prisustvuju kao porota kod suca za prekršaje. Za svaki slučaj koji se tiče maloljetnih prestupnika, ova mlada porota može da predloži način kazne ili da da svoju odluku i mišljenje a sudija može a i ne mora da to primi i po tome da donosi svoje odluke. Ali ovaj sudac, koji je otac troje djece, uvijek poziva ovu porotu i sa njima saraduje i, kada se pokazalo da je taj način vrlo praktičan i odluke vrlo pravične, počeli su i drugi suci da pozivaju i formiraju mlade porote.

Jednoga dana bio je pretres jednoga mladića koji je, uzevši kola svoga oca, vozio je nepismom brzinom i naletio na druga kola koja su se od sudara zapalila. Istraga je utvrdila da je do nesreće došlo uslijed nepropisne vožnje, dok je mladić tvrdio da su mu kočnice otkazale.

Saslušavši pašljivo optužbu, sudac se obratio poroti.

— Šta kaže porota?  
Predsjednice, mi preporučuje mo da se optuženome oduzme vozačka dozvola za tri godine, trideset dana zatvora i 200 dolara novčane kazne, izrekao je kaznu porotnik bijelac.

— To je mnogo, izjavi sudija. Oduzet će mu se dozvola za godinu i 200 dolara kazne ili trideset dana zatvora.

Ovako stroga odluka koju je porota donijela nije bila bez svojih razloga. Evo kako je jedan od porotnika objasnio.

On je jedan vrlo razmažen skorogoj, neodgojen i cinik. Umjesto da pritekne oštećenima kojima je on bio uzrok nesreće, on je, s rukama u džepovima gledao nesrećene kako se sami snalaze. Videli ste kako se bezobrazno i drsko ponašao za vrijeme suđenja. Mi ne možemo preći preko toga. I među nama ima djece iz siromašnih i iz bogatih porodica, ali su naši pogledi o vladanju u društvu i u zajednici sasvim drukčiji od njegovih. Zeljeli smo da ga upozorimo da nije smio lagati pred sudom pred kojim se on ponašao kao prostak.

Jednom se sudilo jednoj mladoj crkinji za krađu u jednoj radnji. . . . Ona je tvrdila da je samo stavila robu u tašnu ali da je »zaboravila« da plati.

— Osjećate li se krivim? upitao ju je sudac.

— Da, kriva sam.  
— Kako odluku donosi porota? upita sudac.

Poslije kratkog savjetovanja, jedan mlad crnac ustade i izjavi:

— Tri dana zatvora i povraćaj uzete robe.

— Neka bude, izjavi sudija zadovoljan.

Ova mlada porota je došla na ideju da nije dovoljno da za mlade predstavnike roditelji plaćaju novčane kazne i da je nepravilno da podnose sramotu. Ne uzimajući i ne pozivajući se na Zakon oni su počeli da donose odluke, da kada se maloljetnik ne može kazniti zatvorom, on može da briše prozore/kinima, u njegovoj

školi; da radi u javnom parku ili na javnim mjestima gdje bi za njega saznali svi koji ga poznaju.

Jedan drugi mladić je bio prijavljen da je vozio nevjerojatno velikom brzinom. Bio je vrlo drzak pred sudom.

. . . ima da dežura deset noći u ambulanti stanice za spasavanje gdje će imati prilike da vidi kako izgledaju žrtve nepoštovanja saobraćajnih propisa i samovolje pojedinaca kao što je on. Neka vidi krv, polomljene noge i ruke, razbijene glave, osakaćeno i ranjeno tuđem krivicom.

Od kako je ovakav način suđenja maloljetnicima u SAD uveden, ni jedan predstavnik ovako kažnjen, nije se po drugi put pojavio pred sucem za prekršaje.

**PRETJERANE SIMPATIJE ZA NOGOMET**

Sigurno je da je nogomet najpopularnija sportska disciplina kod nas. Ali, to ne može da bude razlog, da se prilikom podjele sredstava uzimaju u obzir i razumljive simpatije prema nogometnim klubovima. Naravno, to je zapaženo da se u nekim gradovima nogometni klubovi, kao po nekom pravilu, smatraju automatski - kvalitetnim. Zbog toga nogomet često dobija neuporedivo veća sredstva od ostalih koji predstav-

ljaju vrhunski sport. U Titogradu je, na primjer, izvršena podjela prema kojoj nogometni klub »Budućnost« dobija 14 milijuna dotacija, a svi ostali klubovi u gradu 9,5 milijuna dinara. U Zenici FK »Čelik« je dobio 22 milijuna, a svi ostali 4 milijuna dinara; u Nikšiću »Sutjeska« dobija 10 milijuna, a ostali 5 milijuna dinara; itd.

Protekli period ne može se smatrati potpuno promašenim kad je u pitanju novac namijenjen kvalitetnom sportu. Jer, ima gradova gdje je podjela izvršena pravednije. Na primjer u Splitu plivački klub Jadran dobio je najveću dotaciju 6 milijuna dinara, a nogometni klub »Hajduk« 5,2 milijuna; u Zagrebu je najviše novca dobilo omladinsko sportsko društvo Mladost 20,6 milijuna, sportsko društvo Lokomotiva 13,5 milijuna dinara itd.

Sve ovo dovoljno jasno pokazuje trenutno stanje kada je riječ o financiranju fizičke kulture, ili bolje, kvalitetnog sporta.

D. P.

## „Šibenik“ - Garnizon 5:1 (4:0)

»Šibenik« je u nedjelju odigrao prvu utakmicu u ovoj godini. On je za protivnika imao vrlo dobru ekipu šibenskog Garnizona. »Šibenik« je pobijedio sa 5:1 (4:0). Zgoditke su postigli Orošnjak, Marinić, Rora, Aralica i Stanišić, a Mitić za Garnizon.

U prvom poluvremenu »Šibenik« je imao nešto više od igre. Međutim, ekipa Garnizona je u drugom poluvremenu bila bolji i zaista je šteta što nije postigla povoljniji omjer. Prvi gol postigao je Orošnjak na jedan izvrstan centaršut Marinića. Samo nekoliko minuta kasnije Marinić i Rora su povisili na 3:0. Aralica je nekoliko minuta prije kraja I poluvremena postigao još jedan zgoditak.

U početku drugog poluvremena desna spojka Garnizona Mitić smanjio je na 4:1. Stanišić je nakon toga postigao konačan rezultat od 5:1.

Trener »Šibenika« Luštica na ovoj utakmici isprobao je najbolju jedanaestoricu na koju računa za nastavak proljetnog dijela nogometnog prvenstva. Nakon šestomjesečne pauze nastupio je i Miljević.

Najbolji igrači »Šibenika« bili su Miljević, Zepina, Marinić i Orošnjak.

»Šibenik« je igrao u sastavu: Sirković, Friganović, Marenci, Stošić, Miljević, Zepina, Marinić, Stanišić, Orošnjak, Aralica i Rora.

**ANTE GRGIĆ POTPISAO ZA »SIBENIK«**

Mladi igrač splitskog »Hajduka« Ante Grgić jučer je u

prostorijama Šibenskog nogometnog podsaveza potpisao četverogodišnji ugovor za »Šibenik«. Dolaskom igrača uza obrana »Šibenika« će znatno biti pojačana. On ima pravo igranja poslije dva mjeseca, a na prijateljskim poslije osam dana. Dolazak Radovnikovića o kojemu je ranije bilo riječi još se ništa ne zna.

**CELOVACKI »STURM« U SIBENIKU**

Pripremajući se za nastavak proljetnog dijela prvenstva šibenski drugoligaš će u srijedu 12. veljače primiti u goste jesenskog prvaka II austrijske lige »Sturma« iz Celovca, koji se nalazi na priprema u Donjim Kaštelima. U austrijskoj ekipi igraju jugoslavenski igrači Medle, Rade Ognjanović i Davor Grčić. Utakmica će početi u 14.30 sati.

U srijedu 5. o. m. »Šibenik« će se sastati sa drugoligašem »Spartakom« iz Subotice, a u nedjelju 9. o. m. na terenu pod Šubićevcem nastupit će ekipa »Srema« iz Sremske Mitrovice, koja se natječe u istočnoj skupini II lige.

\* \* \*

U nedjelju 2. veljače sa početkom u 9 sati održat će se godišnja skupština Nogometnog podsaveza Šibenik. Skupština će se održati u prostorijama Društvenog doma.

— da —

**OPCINE ODGOVARAJU ZA MASOVNOST!**

U nekim gradovima pokušalo se da se, koliko toliko nađe zajednički jezik prema fizičkoj kulturi. Jedan od gradova gdje se čine veliki napori da se izvrši ovo nazovimo ga razgraničenje je Novi Sad.

U nekim općinama, smatraju da grad treba rješava pitanje kvalitetnog sporta (uz pomoć republike i federacije), a da za masovnost treba da budu odgovorne općine. Od ovakve takozvane vještačke podjele, masovnost će pretrpjeti nove štete.

Jer se ne može nikakvom mjerom napraviti razgraničenje i zaduženje kad je riječ o fizičkoj kulturi. To je bar mišljenje onih koji nastoje da upoznaju ovu oblast i nadu odgovarajuće puteve za njen razvoj. U traženju najboljeg načina, sva-

## Zabilježeno

— Ovih dana nastavljaju se radovi na gradnji doma »Krk«. Kako su nam rekli u upravi, Dom će biti gotov do početka ljetne sezone. Kod bude gotov Dom će biti jedan od najljepših veslačkih domova u našoj zemlji, posjedovat će veliki hangar, društvene prostorije i higijenske uređaje.

— Pod vodstvom veslačkog instruktora Vinka Šupe veslači »Krk« ovih dana su izašli na vodu. Od seniorskih posada »Krk« će ove godine imati samo tri čamca i to: dvojac sa kormilarom u kojem će veslati naši proslavljeni veslači Neven Guberina i Ante Vrčić, te dublškul u koji će veslati Trlaja i Belamarić i skif koji će voziti Damir Trlaja, treće plasirani sa prošlogodišnjeg veslačkog prvenstva. Osim ovih čamaca za naredna veslačka takmičenja priprema se nekoliko omladinskih ekipa.

— Rukometaš »Mladosti« Korać potpisao je pristupnicu za jesenskog prvaka Šibenskog podsaveza »Metalca« iz Šibenika. Dolaskom Koraća »Metalca« će biti znatno pojačan.

## Obavijest

O OSNIVANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Na osnovu pravnih pravila bivšeg Zakona o unutrašnjem uređenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga, počeo će izviđati u cilju osnivanja novih zemljišnoknjižnih uložaka za novu katastarsku općinu Šibenik kotar Split, na dan 9. ožujka 1964. god. u gradu Šibeniku u zgradi Općinskog suda Šibenik.

Na izviđaje mogu doći svi posjednici, hipotekarni vjerovnici i sve ostale osobe koje smatraju da imaju pravnog interesa u tome da saznaju posjedovne odnose ili da utvrde istovjetnost sadašnjih oznaka parcela s ranijim oznakama zemljišta-zgrada i koji mogu pružiti podatke i navesti sve ostalo, što može poslužiti objašnjenju stanja stvari i očuvanju interesa i prava.

Kopije katastarskih planova, spisak parcela i njihovih posjednika bit će izloženi u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku u sobi bro 21 od dana 10. II do 29. II 1964. god., gdje ih može svatko razgledati.

OPĆINSKI SUD SIBENIK

